

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 11 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
BOKGONI HO MAMELA LE HO BUA HO BALA LE HO BOHA HO NGOLA LE HO NEHELANA DIBOPEHO TSA DIPOLELO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	Ho tsebisa baithuti ka phaposing ya boithutelo <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao ya ditema tsa molomo (Mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 BEKE YA PELE Teko ya motheo Tekolo ya motheo ya baithutimmohe. Ho buisana ka teko ya motheo. Nako: Hora e le 1 Ho lelekela dingolwa: <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a ditema le dikarolo tsa buka, a kenyelletse dibuka tsa dingolwa Ho ithuta dingolwa Novele/Tsa bohohoholo Dithothokiso Nako: Dihora tse 2	Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (e tsebisang, e hlahlobang, e ananelang le e sebediswang mmoho le tse ding) Nako: Hora e le 1 <ul style="list-style-type: none"> Ho balla kutlwisiso: Mawa a ho sebedisa ditema tse ngotsweng sheba 3.2 (SLKT) Ho ithuta dingolwa Dithothokiso Novele/Tsa bohohoholo Nako: Dihora tse 2 Tema ya kgokahano: Lengolo la setswalle/semuso (la kopo, tletlebo, la thoholetso, kopo ya mosebetsi/la kgwebo)/mangolo a semmuso le ao e seng a bopatlalatsing/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/atikele ya makasine/ puisano/inthaviu/imeili Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana. Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo Tekokutlwisiso/Temakutlwisiso Makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Puo e sa hlophiswang: Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontse le tshebediso ya puo Dibopeho tsa dipolelo Ho ithuta dingolwa Nako: Dihora tse 2 Tema ya kgokahano: Semmuso (la kopo, tletlebo, la ho thoholetsa/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso)/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ raporoto ya semmuso kapa eo e seng ya semmuso/atikele ya makasine/ puisano/inthaviu/imeili Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana. Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo Tekokutlwisiso/Temakutlwisiso Makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Puo e sa hlophiswang: <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Ho ithuta dingolwa <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Novele/Tsa bohohoholo Nako: Dihora tse 2 Hlalosa makgetha a mefuta ya meqoqo <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo o tshhehetseng mahlakore a mabedi O tebisang maikutlo O qholotswang ke setshwantsho Hlalosa le mefuta e latelang: <ul style="list-style-type: none"> O hlalolang, phetelo le kgang Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo Kgutsufatso Nako: Dihora tse 2	Puo e sa hlophiswang: <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Ho ithuta dingolwa <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Novele/Tsa bohohoholo Nako: Dihora tse 2 Hlalosa makgetha a mefuta ya meqoqo <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo o tshhehetseng mahlakore a mabedi O tebisang maikutlo O qholotswang ke setshwantsho Hlalosa le mefuta e latelang: O hlalolang, phetelo le kgang Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo Makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Ho kena dipakeng Puo e hlophisitsweng <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melawana Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 <ul style="list-style-type: none"> Tekolobotjha ya dingolwa Dithothokiso Novele/Tsa bohohoholo Mosebetsi ohle o entswe kotareng ya pele Nako: Dihora tse 2 Mefuta ya meqoqo <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo o tshhehetseng lehlakore a mabedi. O tebisang maikutlo O qholotswang ke setshwantsho Ditema tsa kgokahano tse rutuweng Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Tekolobotjha/Teko ya 1 ya ho kena dipakeng: Puo jwalo ka ha e sebediswa Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2					

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo kgokahano, ho ngola seratswana	Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha Mefuta ya meqoqo le ho ngola seratswana	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha Mefuta ya meqoqo le ho ngola ditema tsa kgokahano						
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG	Mesebetsi ya pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Tekanyetso ya motheo.	Mesebetsi ya pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.	Mesebetsi ya nnete ya ho mamela j.k kgaso ya radiyo Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.	Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1: Ho ngola kgutsufatso/dipotso tsa Ditema tse bohawang Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola meqoqo.	Ditokiso tsa Teko ya 1						
SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG		Mosebetsi 1: Tsa molomo (matshwao 15) Ho mamela bakeng sa kutiwisiso	Mosebetsi 2: Ho ngola (matshwao a 25) Ditema tsa kgokahano	Mosebetsi 3: Tsa molomo (matshwao a 15) Puo e sa hlophiswang.						Mosebetsi 4: Teko ya 1: (matshwao a 35) Puo jwalo ka ha e sebediswa Tekokutwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 11 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SKLT											
<p>BOKGONI</p> <p>HO MAMELA LE HO BUA</p> <p>HO BALA LE HO BOHA</p> <p>HO NGOLA LE HO NEHELANA</p> <p>DIBOPEHO TSA DIPOLELO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)</p>	<p>Makgetha le melao ya tsa molomo (mawa a ho tshetlehelela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</p> <p>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Teko e sa hlophiswang ya motheo ya mosebetsi wa Kotara ya 1</p> <p>Tekolo ya motheo ya baithutimmohe</p> <p>Ho buisana ka teko ya motheo</p> <p>Tekolobotjha ya Kotara 1 ya dikahare/ bokgoni</p> <p>Tekolobotjha ya thothokiso/moqoqo wa sengolwa</p> <p>Dithothokiso</p> <p>Novele/Tsa bohohoholo</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Ho sekaseka makgetha a ditema tsa kgokahano a entsweng kotareng e fetileng</p> <p>Ho sekaseka makgetha a mefuta ya meqoqo</p> <p>Wa phetelo</p> <p>O hlaosang</p> <p>Wa ngangisano</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</p> <p>Kgetho ya mantswa</p> <p>Ho bopa dipolelo</p> <p>Ho bopa diratswana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng:</p> <p>Makgetha le melao</p> <p>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhwang</p> <p>mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <p>Dithothokiso</p> <p>Novele/Tsa bohohoholo</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Tsohla makgethe a mefuta ya meqoqo</p> <p>Moqoqo o tshetsang mahlakore a mabedi</p> <p>O tebisang maikutlo</p> <p>O qholotswang ke setshwantsho</p> <p>Hlalosa le mefuta e latelang:</p> <p>O hlaosang, phetelo le kgang</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</p> <p>Kgetho ya mantswa</p> <p>Ho bopa dipolelo</p> <p>Ho bopa diratswana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Ditema tse bohuhwang</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng:</p> <p>Makgetha le melao</p> <p>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhwang</p> <p>mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <p>Dithothokiso</p> <p>Novele/Tsa bohohoholo</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Tema ya kgokahano: Lengolo la semmuso (la kopo, tletlebo, la thoholetso/tokomane ya boitsebiso le diphihlollo mmoho le lengolo la tlhaloso/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/atikele ya makasine/puisano/ inthaviu/imeili</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</p> <p>Kgetho ya mantswa</p> <p>Ho bopa dipolelo</p> <p>Ho bopa diratswana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Ditema tse bohuhwang</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng</p> <p>Makgetha le melao</p> <p>Tshebediso ya melao</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho balla kutlwisiso:</p> <p>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhwang mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <p>Thothokiso (eo ba sa e rutwang)</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Tema ya kgokahano: Lengolo la semmuso (la kopo, tletlebo, la thoholetso/tokomane ya boitsebiso le diphihlollo mmoho le lengolo la tlhaloso/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/atikele ya makasine/puisano/ inthaviu/imeili</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</p> <p>Kgetho ya mantswa</p> <p>Ho bopa dipolelo</p> <p>Ho bopa diratswana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Kgutsufatso</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Dipuisano tse sa hlophiswang/ Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <p>Moqoqo wa thothokiso (eo ba ithutleng yona)</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Tema ya kgokahano: Lengolo la semmuso (la kopo, tletlebo, la thoholetso/tokomane ya boitsebiso le diphihlollo mmoho le lengolo la tlhaloso/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/atikele ya makasine/puisano/ inthaviu/imeili</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</p> <p>Kgetho ya mantswa</p> <p>Ho bopa dipolelo</p> <p>Ho bopa diratswana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</p> <p>Kgetho ya mantswa</p> <p>Ho bopa dipolelo</p> <p>Ho bopa diratswana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Ho kena dipakeng le tekolobotjha Puo e hlophisitsweng</p> <p>Makgetha le melao</p> <p>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Tekolobotjha/le dintlafatso tsa Tlhahlobo ya bohareng ba selemo:</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <p>Tekolobotjha</p> <p>Novele/Tsa bohohoholo</p> <p>Dithothokiso</p> <p>Mosebetsi o entsweng kotareng ya 2</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Mefuta ya Meqoqo</p> <p>Moqoqo o tshetsang mahlakore a mabedi</p> <p>O tebisang maikutlo</p> <p>O qholotswang ke setshwantsho</p> <p>Hlalosa le mefuta e latelang:</p> <p>O hlaosang, phetelo le kgang</p> <p>Ditema tsa kgokahano tseo ba ithutleng tsona</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</p> <p>Kgetho ya mantswa</p> <p>Ho bopa dipolelo</p> <p>Ho bopa diratswana</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>					

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11	
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema a kgokahano le meqoqo	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Makgetha a tema e bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Makgetha a ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Makgetha a ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Makgetha a ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG:	Mosebetsi wa dingolwa Mosebetsi ya pele ho ho bala o entsweng Kotareng ya 1 Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano le meqoqo	Mosebetsi wa dingolwa Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ho ngola moqoqo Mosebetsi ya ho ngola kgutsufatso	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona
SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG			Mosebetsi wa 5 Ho ngola: (Matshwao a 50) Moqoqo O tebisang maikutlo/o tshehetsang mahlakore a mabedi /wa kgang/o qholotswang ke setshwantsho	Mosebetsi wa 6 Tsa molomo: (Matshwao a 10) Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng								Mosebetsi wa 7 Tlhahlobo ya bohareng ba selemo: (Matshwao a 150) Pampiri ya 1 – Tshebediso ya puo (matshwao a 70) – dihora tse 2 Tekokutlwisiso (30) Kgutsufatso (10) Papatso (10) Khathunu (10) Prosa (10) Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2,5 Dithothokiso tseo ba ithutileng tsona 10x2 (20) Thothokiso eo ba sa ithutang yona (10) Dipotso tse telele (ya moqoqo) Novele/Tsa bohoholo (25) Dipotse tse kgutshwanyane Novele/Tsa bohoholo (25)

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 11 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
BOKGONI HO MAMELA LE HO BUA HO BALA LE HO BOHA HO NGOLA LE HO NEHELANA DIBOPEHO TSA DIPOLELO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	Kopano le tsamaiso ya kopano: Ditherisano Makgetha le melao Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Teko e sa hlophiswang ya motheo ya mosebetsi wa Kotara ya 2 Tekolo ya motheo ya baithutimmo Ho buisana ka teko ya motheo Tekolobotjha ya Kotara 2 ya dikahare/ bokgoni Tekolobotjha ya thothokiso/moqoqo wa sengolwa Dithothokiso Novele/Tsa bohohoholo Nako: Dihora tse 2 Moqoqo: 1 x wa phetelo /o hlahosang /wa ngangisano Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Rejistara, setaele le boikutlwhatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Nako: Dihora tse 3 Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Ho pheta pale le kapa tsa bohohoholo Makgetha le melao Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Ho ithuta dingolwa Moqoqo wa sengolwa Thothokiso Novele/Tsa bohohoholo Nako: Dihora tse 2 Projeke/asaenemente/mekgwa ya ho etsa diphuputso Ho ngola thothokiso le moqoqo wa thothokiso Rejistara, setaele le boikutlwhatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Ho ngola kgutsufatso Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Puo e hlophisitsweng Makgetha le melao Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Ho ithuta dingolwa Moqoqo wa sengolwa Nako: Dihora tse 2 Projeke/asaenemente/mekgwa ya ho etsa diphuputso Ho ngola thothokiso le moqoqo wa thothokiso Rejistara, setaele le boikutlwhatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Ho balla kutlwisiso Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Puo e hlophisitsweng Makgetha le melao Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Ho ithuta dingolwa Moqoqo wa sengolwa Thothokiso Novele/Tsa bohohoholo Nako: Dihora tse 2 Projeke/asaenemente/mekgwa ya ho etsa diphuputso Ho ngola thothokiso le moqoqo wa thothokiso Rejistara, setaele le boikutlwhatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Ho balla kutlwisiso Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Puo e hlophisitsweng Makgetha le melao Ho sebedisa melao Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Ho ithuta dingolwa Moqoqo wa sengolwa Thothokiso Novele/Tsa bohohoholo Nako: Dihora tse 2 Tema ya kgokahano: Lengolo la semmuso (la kopo, tletlebo, la thoholeto/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la thaloso/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /atikele ya makasine/puisano/ inthaviu/imeili Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Rejistara, setaele le boikutlwhatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Rejistara, setaele le boikutlwhatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Ho kena dipakeng Puo e hlophisitsweng Makgetha le melao Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e le 1 Tekolobotjha/Teko ya 3: Dingolwa: Asaenemente/Projeke Ho ithuta dingolwa Tekolobotjha Moqoqo wa sengolwa/moqoqo wa thothokiso Novele/Tsa bohohoholo Dithothokiso Mosebetsi o entsweng kotareng ya 3 Nako: Dihora tse 2 Tekolobotjha ya mefuta wa meqoqo: Le ditema tsa kgokahano tseo ba ithutleng tsona Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Rejistara, setaele le boikutlwhatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2					

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua. Tshebetso ya ho ngola Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola – ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola moqoqo Sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo, ho ngola seratswana	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Makgetha a ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo Sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo le ho ngola seratswana	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance :Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG:	Mosebetsi wa dingolwa Mosebetsi ya pele ho ho bala dingolwa o entsweng Kotareng ya 3 Tsepamisa ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ditema tsa kgokahano/ moqoqo	Mosebetsi wa dingolwa Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya meqoqo Mosebetsi wa ho kgutsufatso	Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang/thothokiso eo ba sa ithutang yona	Tshebetso ya ho ngola moqoqo Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang	Tshebetso ya ho ngola moqoqo Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang	Tshebetso ya ho ngola moqoqo Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang	Tshebetso ya ho ngola moqoqo Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang	Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang/moqoqo wa thothokiso	Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang/moqoqo wa thothokiso	Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang/moqoqo wa thothokiso	Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi wa ho ngola tema tse bohawang/moqoqo wa thothokiso
SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG						Mosebetsi wa 8 Dingolwa: (matshwao a 35) Asaenemente/projeke	Mosebetsi wa 9 Tsa molomo: (Matshwao 10) Ho balla hodimo ho sa hlophiswang / Puo e hlophisitsweng				

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 11 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
SLKT										
BOKGONI HO MAMELA LE HO BUA HO BALA LE HO BOHA HO NGOLA LE HO NEHELANA DIBOPEHO TSA DIPOLELO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	Ho hlalosa sebui/ho etsa puo ya teboho Makgetha le melao Ho sebedisa melao Nako: Hora e 1 Ho balla kutlwisiso: Mawa a ho sebedisa ditema tse ngolwang Sheba 3.2 (ya CAPS) Ho ithuta dingolwa Thothokiso Novele/Tsa bohoholo Nako: Dihora tse 2 Moqoqo: Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Moqoqo o tshetsang mahlakore a mabedi O tebisang maikutlo O qholotswang ke setshwantsho Hlalosa le mefuta e latelang: O hlalolang, phetelo le kang Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Nako: Dihora tse 2	Ngangisano/dipuisano tsa phanele: Makgetha le melao Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana Nako: Hora e 1 Ho balla kutlwisiso: Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang. Ho ithuta dingolwa Thothokiso Novele/Tsa bohoholo Nako: Dihora tse 2 Tema ya kgokahano: Lengolo la semmuso (la kopo, tletlebo, la thoholetso/tokomane ya boitsebiso le dipihlhello mmoho le lengolo la thaloso/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/atikele ya makasine/puisano/inthaviu/imeili Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Nako: Dihora tse 2	Boitokisetso ba thlahlobo Ho boeletsa Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano Makgetha le melao Nako: Hora e 1 Ho balla kutlwisiso: Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo Dingolwa: Thothokiso Novele/Tsa bohoholo Nako: Dihora tse 2 Moqoqo Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <ul style="list-style-type: none">Moqoqo o tshetsang mahlakore a mabediO tebisang maikutloO qholotswang ke setshwantsho Hlalosa le mefuta e latelang: <ul style="list-style-type: none">O hlalolang, phetelo le kang Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa dipolelo le melao ya tshebediso ya puo: Nako: Dihora tse 2	Ho boeletsa Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano Makgetha le melao Nako: Hora e 1 Ho balla kutlwisiso: Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa dipolelo le tshebediso Dingolwa: Padi/sengolwa sa bohoholo/ Tshwantshiso & Thothokiso Nako: Dihora tse 2 Ditema tsa kgokahano Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Tema ya kgokahano: Lengolo la semmuso (la kopo, tletlebo, la thoholetso/tokomane ya boitsebiso le dipihlhello mmoho le lengolo la thaloso/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/atikele ya makasine/puisano/inthaviu/imeili Nako: Dihora tse 3 Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2	Dinoutsu kapa tataiso ya tlhahlobo ya mafelo a selemo Mosebetsi wa 10: Tlhahlobo ya mafelo a selemo: (matshwao a 300) Pampiri ya 1 – Tshebediso ya puo (matshwao a 70) – dihora tse 2 Tekokutlwisiso (30) Kgutsufatso (10) Papatso (10) Khathunu (10) Prosa (10) Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2,5 Dithothokiso tseo ba ithutileng tsona 10x2 (20) Thothokiso eo ba sa ithutang yona (10) Dipotso tse telele (ya moqoqo) Novele/Tsa bohoholo (25) Dipotse tse kgutshwanyane Novele/Tsa bohoholo (25) Pampiri ya 3 – Ho ngola (matshwao a 100) – dihora tse 3 Moqoqo (50) Ditema tsa kgokahano (2x25) Pampiri ya 4 – *Tsa molomo (matshwao a 50) *Tsa molomo: Bakeng sa mosebetsi wa tekanyetso wa semmuso: Baithuti ba lokela ho etsa mosebetsi o le mong wa ho mamela. (Mosebetsi wa 1) puo e le nngwe e sa hlophiswang (Mosebetsi wa 3), le dipuo tse hlophisitsweng tse 2 KAPA puo e hlophisitsweng e le nngwe le ho balla hodimo ho sa hlophiswang, (Mosebetsi wa 6 le Mosebetsi wa 9.)					
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo, ho ngola seratswana	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano						

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide: Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya puo e hlokolosi Bukana ya pele le ya bobedi: Tokomane ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano		
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG:	Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1: Araba dipotso tsa tekotlwisiso, ho ngola kgutsufatso. Ditema tse bohawang.	Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1: Araba dipotso tsa papatso le khathunu	Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano Mosebetsi wa ho boeletsa dingolwa	Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi wa ho boeletsa dingolwa						